



# DƏRHƏQ TƏZISE HƏVALE MOLOTOVDA Tezise həv. Molotov dərhaq dysalija penç

## salətja dyda, Həmçəvata sesja Mərkezkoma Həmtəvaqa Şxylkarijeda hatyn həq krın

Həvale MOLOTOV, daklata xyə da, dərhaq plana malhəbuna çmahtije 1934-e sale nişanda wəki malhəbuna wəlate Şewra sotsialistije pençsalətija dyda sala əwlnnda gələki peşda cuje, hən aliye nədərətə gəran u svək, hən aliye malhəbuna gyndittijeda.

Həv. Molotov tezise xyəda bə rəqəm, şədə u izbat həq dəkə peşdacujina wəlate Şewre, bə sərkarija fərqa bəşevika bə sjasətija wəə rast.

Dərhaq daxota hasləta gynditeda, həvale Molotov nişandə wəki 1933 sale, daxota nan, u şinaje kulturi, be hesab zədə biyə. Bəsa xəbəre tənə nan isal hatije hılanin 89g milon sentner, zə sala 1932 sale bə 200 milon sentneri zədə, jan wa tənə həv. tənə nan 1200 milon put zədə Əva jəka nişan dədə qəwinbuna wəlate Şewre, qəwinbuna təblije proletariat

Nişan dədə, wəki məçal u məkəne məzən hatynə dənin nav mal həbuna gynditije səva bəlyndkəryna malhəbuna gynditije, səva cekəryna sots.alizme.

Daxota nan u hasləte wəlate mədə 1933 sale, zə hərsal dərbazkər, u pər daxot da, nə səva we jəke, wəki salə pakbu səva we, wəki tfaq təvgəredan, tərbət (displina) xəbata zir bə ryh u çan, miasər bu nav təmamija pa-

lə u gyndije kolxozvanıda, bə dyl u ryh xəvateba qəmtin, tamara xəvate gərtyr dəst xyə, zə orte dərxystyn sawa kuləktije, kəryn şər səva qəwin kəryna kolxozvan-tija bəşevikije.

Dərəq hal xyəşkəryna pala, u gyndije kolxozvani xəvatci, həv. Molotov tezise xyəda nişan dədə, wəki dəstanine mə gələki məzənyn, ajlqa pala salbsal zədə biyə, u ve sala paşyn dəha zədə, bə ysa-zil həqe roz xəvate gyndije kolxozvani ve dərəçədə səwa dyezə həv Molotov şədəti pəryn, jek həq dəkən halxyəş kəryna gyndije kolxozvani, həq dəkən wəki gyndije kolxozvani aliye nenda dəha be xof biyə be mənətli.

Gyndije xəvatci səva hal xyəşkəryna xyə, dəst hılaninə hər məçal u lazmatli. Lazmatija məzən əwə, wəki bə tərbət, tfaq, u pəvgəredanə qəwin gyndije mə kolxozvani həmeskən plane dysalija pençsalətija dyda, bə dyl u çan, bəxəvətyr hətə roza, paşyn hətə wəxtədə, u bəri wəxtə qədanəna təmamija plana, əvə glije fərz.

Səva dəha qəwin kəryna malhəbuna gynd, sala par təkildar bu sərkarija xəvata gynd, bə qəwin buna sərkarija fərqa bəşevika, təkil bun dərəçə slasətije, dərəçə məkəne maşin traktora, van dərəçə bə zərba məzən peş-

əndəne bədə nəşkəryne, dərhaqə kəryn u əmre Leninda.

Te kəryn sər təvaqa nəvisardare şewre, zə kəteba, əw məqale kə rənd dərhaqə Leninda hənə, zə wan məqala kətebəkə iskustvi rənd bəşyn cekəryne.

6. Məktəbe fərqe u komçahyla sijasətijeda, zə programe dər 2 çara dərse bəşyn dərbazkəryne dərhaqə əvi qənjate hana: "dər sala be Lenin, bə rja Lenin, bə sərkarija həvale Stalin".

7. Te kəryn sər diwanxane iskustve (teatre, kinoe, konservatoria): bo əwana aktivikə zor nişandə wəxtə dərbazkəryna 10 salija məryna Lenin.

8. Bazara gəşkada, çije palədə, məkəze nəhijada məkəze maşin traktorada, sovhozada u kolxoza-da təglif kən çəvate fərqe, komçahyla, pəofətəvəqə, bona 10 salija məryna Lenin.

9. Te kəryn sər wan diwanxana, je kə kəteba dəşyn bəlakəryne, wəxtə roze Lenin bəşyn be xofkəryne bəlakəryna kətebe Marks, Engels, Lenin, Stalin.

da avit malhəbuna gynd bərb soslalizme

Həvale Molotov tezise xyəda nişan dədə zədəbun u frəbuna budçədə hykməte, jak dəkə xəznə, hykməte, əva budçea isale zə 39070 milon manati bəşnd dəbə dğəhləzə 48710 milon manati. Səlmiane ky te xərc kəryn dəwsa 35870 milon manati we isal be xərc kəryn 47210 milon manati.

Bə səri ve jəke zədə dəvə səlmiane malhəbune, je kulture u hal xyəşkəryna çmətə.

Dərhaq nədərətja səvəkda həv. Molotov tezise xyəda nişan dədə, wəki əw gərək vəra wa zə nədərətja məzən şunda nəmine, əva nədərə gərək frə bə, wəki bəqədnə xyəstəna çmətə fərzli.

Gərək zədə bə dərəçə malhəbuna gynditije. Ysa zi gyhdarja məzən te dajin sər transporte, təkilkəryn u frəkəryna xəbata we. Həv. Molotov fəkra pala u təkiləta təkilif dəkə sər xəvata transporte, qəwin kəryna tərbət u disiplinədə.

Gəlije dysalija penç salətja dyda jək zi əwə, wəki nədərətə məzən (34 saleda) zədə bə bə dərdaajina xyə, bəsa xəbəre, planeda tera hatije dityn, dərdaajina nədərətə 21 sələfi zədə bə, bə hən-bəkəryna sala dərbaz buji. Ja nədərətə lapə məzən əw zədəbun dğəhləzə 23 sələfi. Dərhaq gyhas-tyrna dərdaajina nədərətə, bə transporte, planeda 30 sələfi hatije zədə kəryn, əva jəka nişan dədə, dvezə həvale Molotov, wəki sala par roze 32000 vagoni gyhasstyn dkyr, le isal əw gyhasstyn gərək roze bəvə bə 68000 vagoni. Loma zi peşja transporta mə hatije dajin, gliyə gələk fərz, lazmatə qədanəna wan də wəxtədə. Planeda səva 34 sale, dərhaq cekəryna kulture, xərckəryna səlmijan gərək bəşynləzə 13570 milon manati. Əva jəka nişan dədə, wəki dərəçə kultureda 17-ə sələfi səlmiane zədə te danine zə sala par.

Ty wəlate kapitalista nkarəy qədərə dəqəke dşərmış bən dərhaq plana malhəbune bə vi təhri. Ve dərəçədə həvale Kalinin xəbərđana xyəda kur lə sər gəliə səkəni. 34 saleda plana elektrofikasiəje hatije dajin gələki fərz, bəsa xəbəre, energia elektrike bə 19 milon kilovat şəş gərək zə sala par be zədəkəryn, hər nəjise 20 sələfi.

Dərhaq dərdaajina nəvte u komre disa ysa. Bəsa xəbəre dərdaajina komra kəvri gərək bğəhləzə

96,2 milon tonni, bə 25 sələfi zə sala par zədə. Ja nəvte dğəhləzə 30,6 milon tonni, 33,2 sələfi. zə sala dərbazbuji zədə.

Dərhaq həlandəna cəgun u polata, jek gələki fərzyn səva təmamja mal həbuna wəlate mə, plana 34- saleda gələki fərz hatije dajine; zatli ve dərəçədə dəst anine mə məzənyn, əm zə gələk wəlat dərbaz bunə. Həlandəna pola bə 41 sələfi zə sala par zədə dəvə.

Səva həlandəna cəgun u pola 34 sale, 12 kure əzdəha we bənə zədə kəryne sər je həbl. zədə dəvə nədərətə ximlaje, əva nədərətə gələki fərzə səva malhəbun u xyəjikəryna wəlate mə.

Qanuna plana 34 sale, qədanəna we gredajə bə mərifət bəşnd kəryna dərdaajina nədərə u hasləta malhəbuna gyndra. Ysa zi qimət nəmz kəryna lazmatije dərdaajira.

Hər cəqle nədərətədə isal qimətə dərdaajina gərək ysa məmz bə, wəki əm bə milon manata həvşandəne bkyr.

Fyronta malhəbuna gynda. gəlije fərz əwə, dvezə həv. Molotov, wəki əm zə candəna həbl u şinaje kulturi hılanyn pər daxote, peşda həryn bə kulturaji u texnikaji. Ve dərəçədə bə səri sərkarija xəvata fərqe, dəst anine mə 1933-e sale pər məzənyn, bə səri we xəvate bu, wəki 1933 sale zə hər sale majin zutyr, təmztyr, bə təmamli qədanə plane nan u hasləta majin bəri wəxtə 1934 sale əm pəli bəşnd kəryna rəqəme candəne nəkəvyn neta mə gərək əw bə, wəki zə wan rəqəme həbuji, jek we bən candəne, zə wana dəha pər daxot be hılanine, bəsa xəbəre, gərək əm bə we jəke nəşkəryn wəki kolxoza mə candije 100 jan 200 hektar. 20 jan 30 hektar zədə candije, plan zədə qədanəlije dha kyta bu cu. Səri əwə, wəki nə 100 jan 200 de təwəkəi, dəwsa wi 50-60 jan 70 hektar, əwqas cəqas planə, u lə we xyəlije rənd xəm be xywarəy, be həlkəryn bə xəvata həlal səwa dvezə sərkar u peşikare məjl məzən həv. Stalin.

Mərifət əwə, zə hənəki pər be hılanin, nək zə pəri hənəki, plane 34 sale gəli wa datinyn peşja mə.

Həv. Molotov tezise xyəda, bawərije tinə, wəki plana 34 sale candəne we be qədanəne, əva jəka isbat dəvə, wəki səva 34 sale

(Dumaji ruje 3-a)

(Внерə ruje əwln)

bə məryə hazərya bəşyn bəxofkəryne.

Te kəryn sər instituta Marks—Leninizme, koma tərixa fərqe nəşra fərqe bona qədanəna 10 salija məryna Lenin, təkil bkyr dərəçə (gəlyəşənəlyə).

4) Məktəbe məzənda (bəşnda) gazi çəvate ambione çməstə zəpəbune bkyr, wədərə daklada dajinyn, dərhaqə pərse Lenin başqədə.

Te kəryn sər instituta Marks—Leninizme, wəki mərije hazər bəşyn wədərə, bona əwa daklada bəşyn.

Te kəryn sər komisariata ronkaje, məktəbada bə dəsti səjdae dərse soslologije dəşyn u je dənə kə qəwata wana həjə aliye sijasətijeda bəşyn təkilkəryne daklata dərhaqə kəryn u əmre Lenin—da.

Te kəryn sər nəşrətə hykymate bona zara broşjure rəhət bən xy-

# ROZBROZ PEŞDA DCƏ ƏFRANDYNA KULTURA XƏVATCIJE KYRMANÇA

Alije ədəbətijeda, zımanda, tariqədə, ve dərəcəda gələk xəvat peşda dbə seksia kyrmança yimi, əm,

koməke bədyñ seksiaje

## Xəvata seksia kyrmança yimi

Bə qrara Komisarjata Ronkaje rəx Instituta yimije təşkil buje seksia yime kyrmançije zə məha həzırane 1933 sale.

Seksia nherije u hazır krlje səva nəşre, kylame çməbtije, jek Kuzikjan bərev krlje. Nav wan kylama məşurə sərhətja Rustəmzal, je ky varianta kyrmançije u gərək 1934 saleda nəşr bə.

Nav kylame Kuzikjanda varian-tək Məmo Zine həje u 300 mə-təlök. Hatıne xüendıne kylam jeky Hovakim Markarjan bərev krlje, ysan zı ja Əmine Əvdalxen zə we seksia kyrmança dy ekspedisia şandıne nəhja kyrmança, jek gələk bəjt kylam u cırok həkjat bərev krlje, nav wanda tışte bə qiməti gələkyn gərək, sala 1934-ada dy kteb bənə hazır krlne.

Bə wera təvaji gərək bezım wəkl dəst seksije həbuje. Diwane şex mələji Çzırta je ky qıyın 12-da hatije nvisare, bə dəste həvale Xaləte Çəlali hatije nvisare bə hərfe təzə —latini. Qası 1500 çerge hazırə.

Seksia bhıst wəkl dəstnvisara əslı je Məmo Zine, je ky qırne 16-ada Ahməd Xanı nvisije, u nvisara han nha çəm Bədrxanə, bə koməkja həv. Ahməd Mirazov qrar qreda, wəki əw jək təzə bə hərfe təzə-latini be nvisare. Xəvata han nha dəst pe krlne. Mə qrar danije we jəke isal əm nəşr bkyn, bə varıantəd majın zı. Bə fıkra seksiaje nav əfrandyña şex Ahmədada, ysa zı nav əfrandyña Ahməd Xanıda gələk hıyqle dəw-ləti hənə, je ky fərzyn zə bo dəw-ləti krlna zmen.

Seks b katəbe yim seksije

bə aspirant həv. Həcije Çındıra təvaji ddə hazır krlne qanunna zmane kyrmançı, je ky we isal havine be nəşr krlne.

Seksia təvdarək dəst pe krlje səva həmçyvata yimije zanədəre kyrmança ja həmuə Təvaqa Şew-re, ke dərə gərək qanune zmane kyrmançije, rastnvisandyña we u pərsnə majın je əlfavite, hərfa u majın bənə danine. Səva we jəke seksiaje hazır krlje daklat u pərs, jek we bşlne çija.



Katəbe yimije seksia kyrmança Profesör A XACATRJAN

Xəvata hazırkrlna terminə, je ky sala par dəst pe buvı, nha peşda dcə, terminə hazır gərək bşlın nəhija səva dərşdar bə wan terminəvə dərşda dərşaz bkyn.

Seksia dy ekspedisia təşkil krlje bər bə Əstəreke, Təline Və-dije, je ky gələk material bərev krlne.

Seksia təvgredana xüə bə idare yimije Təvaqa

dkə.

Seksia aspirantək xüəjl dkə səva bəljantja kyrmançije, Qrar hə-jə bərə bərə zımare aspiranta be zədə krlne.

Kemasla məzın nav xəvateda əwə, wəki dərşdare kyrmança hə-ta nha bə məra nəhatıne greda-

## Həv. Vartan Mamikonjan Komisare Xüəlije Çməbtı Ç. Ş. S. Fylstane

DƏRHƏQ AZAKRBYNA HƏV. A. ANANJAN ZB BORÇDARTJA KOMISARE XÜƏLIJE ÇMƏBTI

Qrara Sədrətja Mərkəziçrəkoma Şxylkarıje Ç. Ş. S. Fylstane 9-ə kanune.

1. Sədrətja Mərkəziçrəkoma Şxylkarıje Ç. Ş. S. Fylstane qrar dkə həvale Ananjan zə borçdartja Komisare Xüəlije Çməbtı aza kə, bəna we ky əw dərşazi xəvata başqə dbə.

Çi gərtije sədre Mərkəziçrəkoma Şxylkarıje Ç.S.Ş. R. Daştəjan

Çi gərtije katəba Mərkəziçrəkoma Şxylkarıje Ç.S.S.F. G. Əlazarjan

DƏRHƏQ WE, WƏKI V. MAMI-KONJAN TE KBYŞ KRLNE KO-MISARE ÇMƏBTI JE XÜƏLIJE

Qrara Mərkəzkome Şxylkarıje Ç. S. Ş. Fylstane, 9-ə kanune

Sədrətja Mərkəziçrəkoma Şxylkarıje Ç. S. Ş. Fylstane həvale Vardan Mamikonjan kbyş dkə ko-misare Çməbtı Xüəlije Ç. S. Ş. Fylstane.

Çi gərtije sədre Mərkəziçrəkoma Şxylkarıje Ç.S.S.F. R. Daştəjan.

Çi gərtije katəba Mərkəziçrəkoma Şxylalj Ç.S.S. G. Əlazarjan

ne. Hazırı te dıtyne səva xəbər-naməkə məzın zmane kyrmançı. VI alıda dərşdar dkarın koməkə-kə məzın bğhınyñ xəvata məra bə bərevkrlna xəbərə, gli-gotna u je dıne.

Katəbe yimije seksia kyrmança Profesör Ast Xacatrjan

Əmiñe Əvdal

## Əz w ty

Əz həwasa hysne tə,  
Jəkə syrra mın u tə,  
Əz myhbətə xəvata tə,  
Ryhe mın təv rryhe tə.

\*\*

## Zərbe ağır

Mın zərb le xıst əw hat xar,  
Nə wl çı bu, nə wl war;  
Dıle mın bərə, qəwət pır,  
Hələ parra ten zərbə ağır.

\*\*

## Reze şırın

Roze Şırın, wəryn, hun wəryn,  
Sosyn u bəjbun hun wəryn;  
Roze şabune, əz myxtdarım,  
Bəna wə əz pır dıy bərym.

\*\*

## Əğıltın

Dıy u rryh ba mına həvyn,  
Əw zərbdarın xəvat təvyn,  
Re mənıada əw jək dəvyn,  
Əw şerın, əw həvəlyñ əw əğıltın.

\*\*

## Xəwn bu

Dıləryzım, dıle mın rabı,  
Ləjlən həzia, wər ba bu,  
Dınja cu hat, əzman zəlal bu;  
Mın şərr dıkyr, mərhabə bu  
Xüə hışıar bum, əw xəwn bu.

\*\*

## Nəzan bum

Bərə əzi nəzan bım,  
Tıme dotije əz wan bum;  
Nha əz zanə xüendı mə,  
Həz xere, həz şerre əz həmə,

\*\*

## Əvə

Dıləzınyñ, əz sərbəstım, dıha  
nəvə,  
Dıha bəse əz wa bıdyñ dıy w  
nəvə.  
Də zu bıkyñ, xırat bıkyñ, roz u  
şəvə,  
Hın hışlın, təzə sekyn; əvə  
əvə...

(Bnere ruje 2-a)

22 sələfi zə 33-ə sale zədətər hatije krln, sandına paize də-rəng, bə 12-ə sələfa zədə hatije qədandıne. Hər nəjsə təmamiya olkəd rəsprublikije isal bəxəfbunə bə toxıme sandıne.

Bə van peşda cıjılgara təvaji həv. Molotov tezise xüəda gıli bərk datinə dərşəq həjıwanətəda, gınd xüəjıkyñ u gıhdarı krlna həsrə kolxozada, dərşəq gınd xüəjl krln u zədə krlna peşda, soz tıne wəki ve dərşədə dəst anıne mə sala paşın məzınyñ, bu dərşəq həjıwanətə gırdə, bu je hurda, le əw zı soz tıne, wəkl

ı bə gələk olke wəlate şewre bə-lyndkryñ u zədəkryña həjıwa-nət hıla şunda dminə, lazımə ve dərşədə təşkıldarlı u gıdarlıja bəjlşevıkiye,

Səva qədandına, van dərşəq səba bılynd krlna daxote, həv. Molotov gıli datinə, wəki zə seri həta bıni be qəwın krln sərkə-rıja kolxoz u scvxoza, dha bə-lynd bə dıplına xəvate nav kol-xozvanada, kolxoz safıbyñ zə ele-mente kulaka u şər dha tuz bə mıqabıli dızyne sınyfe.

Dərşəq bılyndkryña hal wəxte pala u gındıja bə qınjıti u kulturı. Ve dərşədə həv. Molotov hur gıli bə sər gılija səkryne, səwa

ısbət dıke tezise wı, gılije kryn fırotana gınd u bazer gılije ze-də krln u qəwın krlna, nədə-reta svyk, zə vıra wa we bə zərba məzın peşda həre bğhıze nədəstə bılynd u bıdə pala u gındıja hər lazımatıja roze, jak həta iro ı çəm mə kem bıje.

Dərşəq dy salıja pənçsələtija dyda baş əzbərkryne u zə tezi-se həv. Molotov baş fəm krlne-da, lazımə təşkılete mə gında, vı gıli nek rozəke dyda, qədər-ke epeçə kome sıasətijeda bıwə-kylynyñ, wəki sərbəst fımbıkyñ peşdanıne iroın. Əme paşe başqə-başqə sər van dərşəq bəskrynyñ hur gıli.

## Dərsdar lazıme

Nəhlja Qəmərljje gynde Muxtarabat u Həbylkəndədə zə 50 həvi həja 60 şagərte kyrmança həne, je ky məktəbe tərkada dxunən.

Səva we ky dərsdar tynəbunə, loma zi wan gyndada bona kyrmança məktəb vənəkərənə.

Lazıme dəreça Ronkaje nəhlja Qəmərljje nhada fəkr kə dərheq wan gyndada u sale hatida bona wan dərsdar bəbinə u məktəb vəkə.

BALAJE NADR

## Gyhdari lazıme

Nəhlja Şəruce Məntiqə Şawlikada həttani 80 komsomol həne. Le əwana gyh nadən xyəndəne. Rastə hər gyndəkida lixhani həje, le əwana xyə dərheq xyəndəne çavdar həsav nakən.

Lazıme, wəki Rəjkom əmr bəkə yzəkə komsomola, ky əwana xyə dərheq xyəndəne çavdar həsav bəkən u xyəndənhanijada, lixhanijada hini xyəndəne bən u hazır bən, səwa ky fərqədxyəzə.

B. N.

## Vəgərəndəna həv. Musa bekov

ТБFLIS, 7—Sədre Şewra Komisara Çəmaəte Zakavkaze həv. Musabekov zə sesia Mərkəzkoma Şəxylkarije Hamtəvaqe vəgərta u dərbazi şər şəxyle xyə bu.

## Şəkr bona Zakavkaze

Məlumətli həje, wəki zavode şəkr ja Ukrainaje bcna Zakavkaze disa bar krənə 343 vagon şəkr.

## Sədre gynd gydarja mək təbe nakə.

Nəhlja Təlne, gynde Qəzla Səjrane məktəb hatije vəkərənə. Dərsdare məktəbe həvale Hamke bə dyl u çəgər dəxəvətə bo peşdacujina məktəbe. Le həma ty wərə, sədre gynd bə nav tyljara gydarli bə məktəbe dəkə. U zə saja we jəke, məktəb zə roza vəkərənə hətta roza İroln nəhatije saz krənə sekrənə.

Gynəhkar gərək be hər çavdarije.

CIJA

## Məktəbe kyrmança İb nəhlja Şəruce şəş həb həne

Nəhlja Şəruce 6 məktəb hatinə saz krənə, gynde Şawlikada dxunən 128 şagərt, zə wana 58 qız, gynde Qələvanədə 98 şagərt, zə wana 25 qız. Gynde Qalunsfətə 53 şagərt, zə wana 18 qız, gynde Aqajareda 58 şagərt, zə wana 23 qız, gynde Bəşkada 100 şagərt, zə wana 32 qız. Qız u kyr tən, tənərl 450 həbən, ysa zi hər şəş gyndada dxunən 250 mərjje məzən lixhanada. Le zən bə 100%-i nasən məktəba evare, xəvata məktəba təmiz dərbaz dəkə, xən zə gynde Qələvane, bona we jəke ky dərsdare wı gyndi kəlləgozije dəkə, şagərtara paki dərbaz nakə, bə se-car roza dərse əglə dək. Gərək nəhikom gyndari bədə sər wan jəke, dərsdare kəlləgoz gazi kə bər çavdarije.

ƏT.

## Bə dərbdari plana goştı qə dandəne

Nəhlja Təlne, gynde Qəbəryne, Qəzla, Səjran, Qələkute u Şamirane bə 100 sələfi hatije qə dandəne plana goştı.

Le əm bəzən, wəki əw qə dandən peşda cujə bə sərkarja xəvatcije gynda, je ky dyl u çəgər səkənənə bər qə dandəna həmu çurə plane bəjševikije, ysa zi gərək bə hycum bəxəvətən həmu xəvatcije gynded majın zi

ƏTM.

## Tənə 6 şagərte dəkən mək təbe

Nəhlja Əştəreke, gynde Əşirabateda isal tənə 6 şagərt dəkən məktəbe. Bə əlam dajina dərsdar şagərt gərək buna 35, sər dykoma, le həma bə rastije tənə 6 şagərt məktəbedə dxunən. Lixhanawı gyndi zi hətta roza İroln disa nəhatije vəkərənə.

Məktəba Əşirəbate gərək wədəki kənda zə vı hall dərəkəvə.

X. Ə.

## Gyhdari tynə sər kultura 15 gynde kyrmança İb nəhlja Şəruce, Adərbeçane

Nəhlja Şəruce həne 15 gynde kyrmança, wan gyndada tənə 6 məktəb həne, 9 gynd manə be xyəndən, neziki 400-500 mali.

Pəj Şewrbune hətta İro manə be xyəndən. Nəhlja Şəruce bo we dərəcə həndəki gyhdari krijə, wan gyndada həne hətta neziki 500 şagərte nəxyəndi, hətta 250 mə

rije çahyle məzən bona lixhanije, ysa zi qız, zən, je ky nzanən he nave xyə bənvilsən. Əva jəke sərretikə məzənə bona nəhlja Şəruce. Gərək gli be danine bər organe fərqe, wəki wədəki kənda bona hlanina nəxyənditije xəvətək gymrəh peşda bəvən.

ŞƏR.

## Həje təvgredana məktəba

Lə nəhlja Təlne, məktəba gynde Akrake təvgredana xyə məhkəm kərjə bə məktəba gynde Dihanera. Şagərte hərdy məktəba bə sərkarja dərsdare xyə həv. həv. Bagrat u Galust rozbəroz dəkən məhkəm krənə tərbətə İnternasionala kommunistije nava xyədə.

Wana bə həvra şərtə soslalistije gredanə u bə dərbdari plane xyə roze dəkən qə dandəne.

Ə. ŞƏRO

## Dərsdare Sicanlyje nor ma xyə nəstəndije

Zə dəst pe buna sala xyəndəne hətta nıha, dərsdare Sicanlyje həvale Bəroie Əli (nəhlja Təlne) ty normə nəstəndije. Vı halidanən dərsdare Qəzla Səjrane zi.

Gydarja dəreça ronkaja Təlne u nəhkoperativa Təlne tynən sər şəxyle han. Wəxtəki kənda lazıme əw dərsdarana bə tənəri norma xyə bəstənən.

ƏRSO

## Gyndi zə koperative qət janə

Nəhlja Şəruce həje 15 gynde kyrmançe, hər dy gyndada koperativ həne, je majın be koperativ manə, zə koperative kem kərə dəvənən, həmu hur-mure xyə zə cərçija dəstənən. Cərçi gyndija dxarınən, hassləta gyndija dgəhlzə cərçija. Gərək nəhikoma Şəruce gyndije xəvatcl koperativə bə gredane.

ƏT. ŞƏRO.

## Zavoda avtomobila bə navə həv. Stalln 20320 avtomobil hazır kər

MOSKVA 20 (Ş.T.Z.) 18 məha çərjje paş zavota bənavə həv. Stalln İb Moskvə ja avtomobila qə dandəna plana sale bə tənəmli. Wəlate mə, sala dərbaz buji zə we zavode stənd 20320 avtomobile modele çurə-çurə. Zə qə dandəna plane şunda, maşinək hazır bu kətə bən fonda Həmçvata fərqa bəjševika 17-a.

Redaktore Çavdar Ç. Genço

## ZƏ HƏDUDA MƏ DƏR

### Dərheqa sijasetija Japonia dərveda

TOKIO, 7.—„Nitsi-Nitsi“, be nişandajina gylja, əlam dəkə, 1934 sale printsiya sijasetija Japonia dərva himli əwə u we əw bə bo „hukumatara pəvgredana dyall bədə gredane“ u zə we sijasetije u pərsa dərəkəvən, je kə konferansa ortəmblətijədə ben danine.

Bəri konferansa hukumatə bəre, Japonia, bə gotəna gazete, dəkəzə gylje dy all bə Amerikara u Angliarə gredə.

Sə kə dərheqa sijasetija Japonladanə bərbə Dıwana Şewre, hylbət Japonia „we bəxəvətə wan sətnia gəşka bədə hlanine, jəkə səkənənə sər rja kytakərna gylgotəne rja maşina cin-rohlyate.

Japonia dəkəvətə zu binə seri əfrandəna komisija Hukumatə Şewre, Mançuriya, Japonia“.

Gazet dərheqa pəvgredana Ja-

ponia—Amerikada, dərheqa we pərsə wa dəkəvilsə.—Konsule Japonia Vaşingtonə, Saiton, pəj cujina Amerikə məfərçədə, gylgotəne pəvgredane çinartia Japonia we Ruzveltra ben gotəne u dər-

### Dərheq xyəji krənə Di mitrov

PRAGA, 5 kanune:—Səwa ky zə Ləjpsike məlumətli dəkən, nəhiştənə Dimitrov dja xyə u xuşka xyə bəbinə. Wəkile 58 zavode, Pragəje komite təşkil krən səba xyəjkrənə Dimitrov. Komita han dəst pe kər qol kəşandən bəre kər səva we ərze, je ky we be dajine sədre Massarakira, bona bheln bulqar benə Cəxo-Slovakiale. Bona əjan krənə halwəxtə Papov u Tənev dəkə Ləjpsike advakat cəx Sokarinq.

həqa təvtesija konferansa bəreda.

Bə gotəna „Nitsi-Nitsi“, Japonia we komisije bəşinə Amerika, sər net u fəkra Ruzvelt, bona pəvgredana dajın-stəndəne hərdy alijava.

### „Cajina Təjməz“, dərheqa plana pənçsalije

ŞAŇHAJ, 5—Wəxtə tezise plana pənçsalije dydja anin ortə, gazeta „Cajina Təjməz“ nişan dəkə, wəki lazıme le nəherandəna Təvaqa Şewre.

Bə nişandajina nəqlə planeva, wəxtə dityn rəqəme plane rastən, rastə wəxtə qə dandəna wan plana u konkretia we, gazet əlam dəkə, wa dəkəvilsə.—„Əw plana məzən we wəlate Şewre bəkə wəlatəki ysa, wəki we gələk—gələk zə Jewropa u zə Amerika peşda hərə“.